

## 5. WiFi

Prof.dr Igor Radusinović

igorrr@ucg.ac.me

dr Slavica Tomović

slavicat@ucg.ac.me

# WiFi

- Uvod
- MAC kontrola
- Fizički nivo

# WiFi

## Uvod

- IEEE 802.11 familija standarda
- WiFi uređaji pristupaju mreži preko AP (Access Pointa)
- Skup uređaja povezanih na AP se naziva Basic Service Set (BSS)
- AP svakih 100ms šalje beacon frejm koji sadrži osnovne karakteristike BSS-a
- Definiše MAC podnivo (CSMA-CA i RTS-CTS) i fizički nivo (sub GHz, 2.4GHz, 5GHz i 60GHz za brzine od 1Mb/s do nekoliko Gb/s)

# WiFi


## MAC kontrola (CSMA-CA)

### 802.11 pošiljalac

1. ako pošiljalac detektuje slobodan kanal tokom trajanja intervala DIFS (Distributed Interframe Space) tada se šalje cijeli frejm (nema detekcije kolizije)
2. ako se tokom DIFS detektuje zauzet kanal tada se
  - Izračunava slučajno backoff vrijeme tajmera
  - Dok je kanal zauzet tajmer se zaustavlja
  - Nakon oslobođanja kanala timer odbrojava
  - Kada istekne tajmer, ako je kanal slobodan počinje slanje frejma
  - Ako nakon slanja nema potvrde ACK, povećava se slučajni backoff interval, i ponavlja se korak 2

### 802.11 prijemnik


- Ako je primljeni frejm ispravan
  - šalje ACK poslije isteka SIFS (Short Interframe Space)
  - ACK je potreban zbog problema skriveni terminal
- Ako primljeni frejm nije ispravan prijemnik odbacuje frejm



# WiFi


## MAC kontrola (Problem sakrivenog terminala)

I pored primjene višestrukog pristupa, više bežičnih predajnika i prijemnika može izazivati dodatne probleme:



### 1. Problem sakrivenog terminala

- B, A detektuju jedan drugog
- B, C detektuju jedan drugog
- A, C se ne detektuju što znači da A, C ne vode računa o interferenciji na mjestu B



### Slabljenje signala:

- B, A se detektuju
- B, C se detektuju
- A, C se ne detektuju i izazivaju interferenciju na mjestu B

# WiFi

## MAC kontrola (RTS-CTS)


**IDEJA!** dozvoliti korisniku da “rezerviše” kanal duže nego što mu je potrebno za slanje jednog frejma: izbjegći kolizije za velike frejmove

- Pošiljalac prvo šalje mali *Request-To-Send* (RTS) frejm pristupnoj tački korišćenjem CSMA
  - RTS frejmovi mogu zapasti u koliziju sa drugim frejmovima (što nije veliki problem jer su kratki)
- Pristupna tačka šalje svima *Clear-To-Send* (CTS) frejm kao odgovor na RTS frejmove
- CTS frejm primaju sva čvorišta ali ga koristi samo onaj pošiljalac kojemu je namijenjen
  - Pošiljalac počinje slanje frejma sa podacima
  - Druge stanice ne šalju

Korišćenjem malih rezervacionih frejmova  
izbjegava se kolizija velikih frejmova !


# WiFi

## MAC kontrola (RTS-CTS)



# WiFi

## MAC kontrola (frejm)



Adresa 1: MAC adresa bežičnog hosta ili AP kojem je namijenjen frejm

Adresa 2: MAC adresa bežičnog hosta ili AP koji šalje frejm


Adresa 3: MAC adresa interfejsa uređaja okosnice na koji je AP povezan

Adresa 4: samo se koristi u ad hoc modu

Payload (najčešće veličine 1500B) nosi IP datagram ili ARP paket.


# WiFi

## MAC kontrola (frejmi)



# WiFi

## MAC kontrola (frejm)



# WiFi

## Fizički nivo

### 802.11b

- Ratifikovan 1999
- 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
- Širina kanala 20MHz
- Kapacitet do 11 Mb/s (dijeljeno između korisnika)
- Domet 38m (unutar objekta) - 140m (van objekta)
- Domet 5000m (van objekta) ako se koristi licencirani opseg 3.7GHz (SAD)
- Stvarni kapacitet 6.5Mb/s
- DSSS (*direct sequence spread spectrum*) na fizičkom nivou

### 802.11a

- Ratifikovan 1999
- Nelicencirani opseg 5.75-5.875 GHz
- Širina kanala 20MHz
- Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
- Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
- OFDM (*Orthogonal frequency-division multiplexing*)

### 802.11g

- Ratifikovan 2003
- 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
- Širina kanala 20MHz
- Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
- Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
- OFDM ili DSSS

### 802.11n

- Ratifikovan 2009
- 2.4-2.5 GHz i/ili 5.75-5.875 GHz nelicencirani opsezi
- Širina kanala 20 ili 40 Mhz
- Dijeljeni kapacitet do 600Mb/s (stvarni ispod 200Mb/s)
- Domet 70m (unutar objekta) - 250m (van objekta)
- OFDM
- SU-MIMO (multiple input multiple out)
- 4 toka podataka istovremeno

# WiFi Fizički nivo

- **802.11ad**
    - Ratifikovan 2012
    - 60GHz nelicencirani opseg (5.7-7.1GHz) podijeljen na 6 kanala širine 2GHz
    - Kapacitet do 7Gb/s
    - WiGig
      - Poznat kao 60 GHz Wi-Fi
      - Uključuje i IEEE 802.11ay standard
    - Domet nekoliko metara
  - **802.11ac (WiFi5)**
    - Ratifikovan 2013
    - Nelicencirani opseg 2.4 i 5 GHz
    - Kapacitet 6,8Gb/s, stvarna brzina 720Mb/s
    - Širina kanala 160MHz
    - Do 8 UL MIMO i do 4 DL MU-MIMO sa 400Mb/s odnosno 200Mb/s po anteni
    - 256QAM, beamforming,....
    - Veći domet od IEEE 802.11n
  - **802.11ax (WiFi6 i WiFi6E)**
    - Naslednik 802.11c, ratifikovan 2021
    - Nelicencirani opsezi od 1GHz do 7.125GHz
    - Teorijski kapacitet 11Gb/s
    - Manje kašnjenje pd prethodnika
    - OFDM, 1024 QAM, Target Wake time, WPA3
    - MU-MIMO (downlink i uplink) + OFDMA
    - 20MHz, 40MHz, 80 MHz, 160 MHz
    - Trigger based random access
    - Target Wake Time
  - **802.11ah (HaLow)**
    - Ratifikovan 2017
    - 900MHz nelicencirani opseg
    - Extended range
    - Širina kanala 1MHz, 2MHz do 16MHz
    - MU-MIMO na downlinku (4 uređaja istovremeno)
    - Dijeljeni kapacitet do 347Mb/s
    - Do 8192 uređaja povezana na AP
    - IoT
    - Restricted Access Window
    - Target Wake Time
    - Sektorizacija
    - Relay AP
    - WiFi HaLow za nisku potrošnju energije u pametnim vozilima, gradovima,....
  - **802.11ay**
    - Poboljšanje 802.11ad iz 2020. godine
    - 60GHz nelicencirani opseg (57.24-70,2GHz) podijeljen na 6 kanala širine 2.16GHz
    - Može da objedini četiri kanala u jedan kanal širine 8.64GHz (bonding channels)
    - MU-MIMO (4 strelama po 44Gb/s)
    - Teorijski kapacitet 277Gb/s, a stvarni 20-40Gb/s
    - Domet 300 - 500 metara
- Hot spot device (WiFi Direct)!!!**

# WiFi

## MAC kontrola (efikasnost)

- Može se pokazati da je efikasnost IEEE 802.11b u single user scenariju kada se prenose frejmovi veličine 1500B svega 58%
  - $1500*8/11=1090,9\mu s$
  - Prosječno trajanje prenosa zaglavlja poruka je  $788,9\mu s$
  - Propusnost=  $1500*8/(1090,9\mu s+788,9\mu s)=0,58$